


Dikgato di le Nne tse di isang Legodimong





Ke leofile

Ke a lemoza fa ke tlhoka thuso... Ga ke kake ka kzona ke le nosi. Go tshwanetse go bo go na le thuso e ntsi.

Baroma 3:23



Dibe tsame di a mpolaya

Legale...ke utlwile fa Jeso a ne a swa mo boemong jwa me.

Ke a itse gore mo botshelong jwa me ke dirile dilo tse dintsi tse di maswe.

Baroma 6:23

Gonne maduō a boleo ke losho; me nēō ea mphō hēla ea Modimo ke botshelō yo bo sa khutleñ mo go Ke resete Yesu Morēna oa rona.



Morena Jeso, ke dumela fa o ne wa swa, mme wa tsosiwa ka nthha ya me. Ke a rapela. Itshwarele maleo a me otlhe, mme o mpoloke.

A mme Modimo O santse a ka nthata?

Morena, mo pelong ya me ke a itse gore o morena wa botlhe. Ke go neela dibe tsa me tsothle, pelo yotlhe le botshelo jwa me! Intshwarele tlhe! Mpoloke.



Baroma 5:8

Me Modimo ōna, o re tlhōmamiseditse loratō loa ōna, ka e rile re sa nntse re le baleohi, Keresete a re shwela.



Ya go re, Ha u tla ipolèla ka molomo ha Yesu e le Morēna, u ba u dumèla mo peduñ ea gago ha Modimo o mo cositse mo loshuñ, u tla bolokwa.

Baroma 10:9

A O NE WA PALAMELA DIREPUDI?

Jaanong ke tla
tshelela ruri kwa
legodimong le
morena Jeso!



A o ne wa rapela ka
mokgwa o: “Jeso ke a
go tlhoka. Mme boleo
jwa me bo nkgoganya
nao, Morena. Kana
mme o ntshwetse. Ke
a ikotlhaya ka ke go
lofetse. Jeso, tsena
pelong ya me o nne
Morena le mmoloki
wame.” Amen.”

Fa go le jalo o ka bua jaana:
“Ke motho yo
mošha!”

Me ke gōna, ha motho a le mo go
Keresete, oa ba a le sebopiwa se
sesha: dilō tsa bogologolo di
hetile; bōña, di ntse dincha.

II Bakorintha 5:17

Four Steps to Heaven-Tswana

Illustrations by Eric Jansen

Printed by Foursquare Missions Press • Norwalk, CA © 2002